

- Preventivno medicinska zaštita u vanrednim situacijama i biološko oružje-

Prof. dr D. Laušević

Osnovni pojmovi i definicije

- # **Vanredna situacija** označava iznenadnu i neočekivanu pojavu nepogode koja može da ugrozi zdravlje i život ljudi i/ili prouzrokuje materijalnu štetu većeg obima. Nepogoda može da se desi na određenom (lokalizovanom) području ili na teritoriji cijele države.
- # **U odnosu na uzrok nastanka VS se dijele na:**
 - **Prirodne elementarne nepogode/nesreće/katastrofe** (poplave, zemljotresi, suše, orkanski vjetrovi, sniježne lavine, plimni tajasi, aktivnosti vulkana, epidemije zaraznih bolesti i sl.)
 - **Vanredne situacije kao posledica ljudskih aktivnosti** (požari, eksplozije, saobraćajne i industrijske nesreće, nezgode izazvane hemijskim i radioaktivnim materijama, terorističke akcije, ratovi)

Osnovni pojmovi i definicije

- **Lokalne elementarne nepogode manjih razmjera** (manje poplave, manji požari i sl. sa manjim brojem povrijedjenih i/ili oboljelih koje je nadležna zdravstvena služba u stanju sama da zbrine)
- **Elementarne nepogode većih razmjera** (veće poplave, veći požari sa manjim brojem povrijedjenih i/ili oboljelih koje nadležna zdravstvena služba u stanju da zbrine uz specifičnu pomoć sa strane – regionalna pomoć)
- **Elementarne nesreće-nepogode** tolikih razmjera da pogodena teritorija / društvena zajednica nije u stanju da zbrine bez pomoći sa strane (pomoć sa nivoa države). Broj povrijedjenih i/ili oboljelih ne mora biti veliki ali su materijalne štete velike
- **Elementarne katastrofe** su nepogode takvih razmjera da je neophodna pomoć i dr. država da bi se se otklonile njene posledice. Veliki broj povrijedjenih i/ili oboljelih i/ili umrlih

Karakteristike masovnih nesreća i katastrofa

<i>VRSTA MASOVNE NESREĆE / KATATROFE</i>			
<i>Djelovanje prirode</i>	<i>Djelovanje čovjeka</i>		
<i>Predmet razlikovanja</i>	<i>Prirodne nesreće (epidemije, poplave)</i>	<i>Prirodne katastrofe (razorni zemljotres)</i>	<i>Oružani sukob (rat)</i>
<i>Gubici u ljudstvu</i>	<i>Inc. i Mt, utopljenici</i>	<i>poginuli, povrijedeni psihotraumatizovani</i>	<i>poginuli, ranjeni psihotraumatizovani</i>
<i>Trajanje neposredne Ugroženosti</i>	<i>kratko (sedmice, mjeseci)</i>	<i>kratko (dani)</i>	<i>dugo (mjeseci/godine)</i>
<i>Zahvaćena teritorija</i>	<i>ograničena</i>	<i>ograničena</i>	<i>cijela zemlja</i>
<i>Sredstva i oprema</i>	<i>dovoljna, standardna</i>	<i>u pravilu u višku (standardna i dopunska)</i>	<i>oskudna (formacijska i improv.)</i>
<i>Brojnost kadrova</i>	<i>dovoljna</i>	<i>u pravilu u višku</i>	<i>u pravilu nedostatak</i>
<i>Rad zdravstvene službe</i>	<i>neometan (ustanove stabilne)</i>	<i>favorizovan (ustanove stabilne)</i>	<i>otežan (ustanove mobilne)</i>
<i>Bezbjednost osoblja</i>	<i>bezbjedno ili ugroženo (OOZB*)</i>	<i>bezbjedno</i>	<i>ugroženo</i>
<i>Nosilac zbrinjavanja</i>	<i>preventivna služba</i>	<i>hirurška služba + preventivna</i>	<i>hirurška + preventivna</i>
<i>Vertikalna povezanost etapa</i>	<i>normalna</i>	<i>naglašena</i>	<i>ugrožena</i>

**OOZB – osobito opasne zarazne bolesti (karantinske, biološki rat)*

Epidemija kao vanredno stanje

- masovnost obolijevanja usled eksplozivnog širenja bolesti (obično respiratorni i/ili kontaktni put)
- visok **Mt** i/ili **Lt**
- teške socijalne i ekonomске posljedice
- nadležna zdravstvena služba nije u stanju da je suzbije opasnost od širenja i na druge oblasti/države

Organizacija i principi rada

- **Faza pripreme (prije vanredne situacije)**
 - formiranje štaba zdravstvene službe za slučaj vanrednog stanja
 - izrada plana rada
 - uspostavljanje sistema za rano otkrivanje vanrednih situacija (epidemija) i upozoravanje stanovništva

Organizacija i principi rada

▣ *Faza intervencije*

- *brza procjena dimenzija vanredne situacije (epidemije)*
- *formulacija hipoteza o mogućim uzrocima*
- *organizacija terenskog rada*
- *analiza podataka i utvrđivanje uzroka vanrednog stanja*
- *uvodenje mjera suzbijanja (sanacija)*
- *završni izvještaj sa procjenom posledica i sprovedenih aktivnosti*

Preventivne i protivepidemijske mjere u vanrednim situacijama

▣ *Pojačan sanitarni nadzor nad*

- *vodosnadbijevanjem* (*kontrola rezidualnog hlora, korišćenje cisterni, bunara uz prethodno hlorisanje, što prije osposobiti vodovod...*)
- *ishranom* (*kontrola uslova proizvodnje i distribucije, nadzor nad "narodnim kuhinjama"...*)
- *otklanjanjem otpadnih materija* (*izgradnja dovoljnog broja poljskih nužnika i njihova tekuća dezinfekcija...*)
- *smještajem ljudi* (*dovoljan broj šatora, preventivna i tekuća dezinsekcija i deratizacija naselja...*)

Preventivne i protivepidemijske mjere u vanrednim situacijama

■ Pojačan epidemiološki nadzor na zaraženom i ugroženom području

- svakodnevni izvještaji o kretanju zaraznih bolesti, naročito crijevnim, respiratornim i vektorskim oboljenjima, kao i antropozoonozama
- ne sprovoditi sve mjere koje su nam na raspolaganju već samo one koje su neophodne (npr. imuno- i hemioprofilaksa samo za one koji su izloženi)

Preventivno medicinske ekipe

■ Specijalizovane ekipe za rad na zaraženom/ugroženom području

- dobro uyežban tim za rad u vanrednim situacijama i potpuno samostalan u pogledu opreme za rad (uzorkovanje i analiza), prevoza, komunikacije, smještaja i ishrane
- epidemiolog,
- specijalista higijene (komunalne higijene),
- sanitarni inžinjer,
- sanitarni hemičar,
- mikrobiolog,
- infektolog,
- toksikolog,
- veterinar,
- sanitarni, laboratorijski i veterinarski tehničari

Biološko oružje

■ “Poželjne osobine biološkog oružja”

- postojanost u izazivanju efekta
- visoka kontagioznost
- postojanje više načina i puteva prenošenja uzročnika
- što manja infektivna doza
- što kraći inkubacioni period
- laka i jednostavna proizvodnja
- stabilnost prilikom proizvodnje, lagerovanja i primjene
- otežanost detekcije i identifikacije
- postojanje mogućnosti zaštite sopstvenog ljudstva (imuno-, sero ili hemio profilaksa)

Podjela biološkog oružja

■ Prema očekivanom efektu na ljude:

- *Agensi za uništavanje ljudstva - letalitet preko 25 % (plućni antraksi, plućna kuga, hemoragične groznice)*
- *Agensi za onesposobljavanje – masovno obolijevanje uz nizak letalitet od 1-2 % (salmoneloze, kolera, bacilarna dizenterija)*
- *Agensi za uznemiravanje i/ili kraće onesposobljavanje uz zanemariv letalitet (stafilokokno trovanje hranom)*

Podjela biološkog oružja

■ **Prema sposobnosti širenja infekcije:**

- **Visoko kontagiozni agensi** (npr. influenca, plućni antraks, plućna kuga, variola vera)
- **Umjereno kontagiozni agensi** (npr. bacilarna dizenterija, trbušni tifus)
- **Agensi koji se ne prenose direktno sa čovjeka na čovjeka tj. nema interhumane transmisije** (npr. tetanus, malarija, brucelzoza)

Podjela biološkog oružja

■ **Prema dužini inkubacionog perioda:**

- **Agensi za brzim dejstvom** – obolijevanje u toku 24 časa od primjene (toksini: egzotoksin botulizma, enterotoksin stafilocoka, mikotoksini)
- **Agensi sa usporenim dejstvom** – obolijevanje u periodu od 2 do 7 dana od ekspozicije (kuga, kolera, antraks, tularemija)
- **Agensi sa odloženim dejstvom** – obolijevanje nastupa nakon više od 7 dana od ekspozicije (trbušni tifus, pjegavi tifus, brucelzoza, Q groznica)

Podjela biološkog oružja

■ ***Prema dužini preživljavanja agensa u spoljnoj sredini:***

- ***Neotporni agensi – preživljavaju 1 – 3 sata u vazduhu (morbili, varicella, meningokok, virusi influence)***
- ***Relativno otporni agensi – preživljavaju do 24 časa u spoljašnjoj sredini (vibrio kolere, arbovirusi, F. Tularensis, brucele)***
- ***Veoma otporni biološki agensi - mogu da prežive više dana, nedjelja pa i godina (uzročnici kuge, Q groznice, antraksa)***

Zaštita od biološkog oružja

- ***U principu, dolazi u obzir samo kao bioterorizam jer je u ratovima zabranjena njegova upotreba***
- ***Što prije detektovati oboljenje (često nije lako)***
- ***Izolovati i liječiti oboljele, uz upotrebu imuno- i hemioprofilakse za izloženo stanovništvo***
- ***Sprovesti biološku dekontaminaciju***